



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



HLAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA 2015 KEREITI YA 2 MMETSE: SESOTHO TEKO

MATSHWAO: 30

MATSHWAO

NAKO: HORA E LE 1

POROFENSE _____

SETEREKE _____

SEDIKA _____

SEKOLO _____

NOMORO YA EMIS (didijiti tse 9)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PHAPOSI (mohl. 2A) _____

SEFANE _____

LEBITSO _____

BONG (✓)

MOSHEMANE

NGWANANA

LETSATSI LA TSWALO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | Y | Y | M | M | D | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Teko ena e na le maqephe a 11 ntle le leqephe le ka hodimo.

Ditaelo ho titj here:

1. Balla baithuti potso e nngwe le e nngwe/taelo butle ka lentswe le utlwahalang.
2. Bala dipotso/ditaelo habedi ha baithuti ba ntse ba shebile dibukaneng tsa bona.
3. O se ke wa ba hlalose tsa dipotso/ditaelo.
4. Ba fe nako ya ho ngola dikarabo ka bo bona dibakeng le diforeiming tseo ba di filweng. O se ke wa ba etella pele ka dikarabo.
5. Hang ha ba qeta, tswela pele ho bala potso/taelo e latelang.
6. Latela mokgwa ona ho fihlela potsong/taelong ya ho qetela.
7. Tshebetso kaofela e bontshwe bukaneng ya dipotso le foreiming e seng pampiring e ka thoko.
8. Baithuti ba se ke ba sebedisa dikhalekhuleitara.
9. Etsa mesebetsi ya boitokisetso le baithuti.

Mesebetsi ya boitokisetso

| | |
|--|---|
| <p>Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng.</p> <p>1. Ke polelopallo efe e nang le karabo e nepahetseng?</p> <p>A $21 - 12 = 33$</p> <p>B $43 - 12 = 33$</p> <p>C $21 + 22 = 33$</p> <p>D $21 + 12 = 33$</p> | <p>O arabile potso ka nepo ha o entse sedikadikwe tlhakung ya D.</p> <p>A $21 - 12 = 33$</p> <p>B $43 - 12 = 33$</p> <p>C $21 + 22 = 33$</p> <p><input checked="" type="radio"/> D $21 + 12 = 33$</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>2. Sebetsa palo ena: $33 + 25$ o sebedisa mokgwa ofe kapa ofe wa ho 'qhaqholla'.</p> | |
| | <p>O arabile potso ka nepo ha karabo e le</p> |
| | <p>58.</p> |
| | <p>$33 + 25$</p> |
| | <p>$= 30 + 3 + 20 + 5$</p> |
| | <p>$= 30 + 20 + 3 + 5$</p> |
| | <p>$= 50 + 8$</p> |
| | <p>$= 58$</p> |

Teko e qala leqepheng le latelang.




1. Pheta paterone.



2. Ngola simbolo ya lekgolo le mashome a mahlano le metso e supileng. _____

3. Ngola lebitso la nomoro ena: 64


4. Tshwaya ka (x) daekeramong ya sebopeho seo kotara e le nngwe e tlotsitsweng.



5. Etsa sedikadikwe boleng ba dijiti e thalletsweng mola: 79

| | | |
|----|---|----|
| 90 | 7 | 70 |
|----|---|----|

6. Ngola lebitso la sebopeho se bontshitsweng.



Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng ho tloha ho 7 ho fihla ho 10.

7. Ke letshwao lefe le tla nepahatsa palo ena?

$$15 \square 3 = 18$$

A \div

B \times

C $+$

D $-$

8. $78 - 22 =$

A 66

B 46

C 56

D 65

9. Menahanya 16.

A 26

B 32

C 18

D 22

10. Ke sesebediswa sefe se tla nka nako e kgutshwane ho tlatsa bata?



A



B




C




D



11. Taka molahare (semeteri) setshwantshong se ka tlase:




12. Hlophisa dinomoro tseo o di fillweng ho tloha ho e kgolo ho ya ho e nyane.




_____ / _____ / _____ / _____

13. Halofo ya 24 ke _____.

14. Tshwaya ka (x) ho ntho e thetehang.



15. Nyalanya lentswe le setshwantsho se nepahetseng ka ho taka mola.



silindara



16. Tshwaya polelwana e nepahetseng ka (x) ho nepahatsa palo ena.


143 134.

e lekana le


e kgolo ho

e nyane ho

17. Taka manaka watj heng ho bontsha hore nako ke halofo ka mora hora ya 10.




18. Sheba ditshwantsho tse latelang:



Ke sepalangwang sefe se boima ho feta tse ding?

19. Taka metlolo molapalong ho bontsha hore $3 + 3 + 3 = 9$



20. Sebetsa:


$$6 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

21. Qetella dipaterone tsa dinomoro.

21.1 44; 48; 52; _____; _____; _____

21.2 45; 42; 39; _____; _____; _____

22. Sebetsa palo ena: $41 + 23$ ka ho sebedisa mokgwa ofe kapa ofe wa ho 'qhaqholla'.




23. Ke bolokile R15 ho reka sebakadiswa ka R29. Ke sa tshwanela ho boloka tjhelete e kae?



























Ke sa tshwanela ho boloka R_____.

24. Mme o arolela bana ba 5 dipompong tse 20 ka ho lekana. Ngwana ka mong o tla fumana dipompong tse kae?



Ngwana ka mong o tla fumana dipompong tse _____.

25. Lekola kerafo o arabe dipotso tse ka tlase.

| Mefuta ya dipalangwang | | | | | |
|------------------------|-------|---|---|---|---|
| Palo ya baithuti | 10 |  | | | |
| | 9 |  | | | |
| | 8 |  | | |  |
| | 7 |  | | |  |
| | 6 |  | | |  |
| | 5 |  | | |  |
| | 4 |  |  | |  |
| | 3 |  |  | |  |
| | 2 |  |  |  |  |
| | 1 |  |  |  |  |
| | koloi | terene | baesekele | bese | |

25.1 Ke sepalangwang sefe se sebediswang ke bongata ba baithuti? _____

25.2 Ke baithuti ba ba kae kaofela ba tlang sekolong ka baesekele le ba tlang ka terene?

KAOFELA: 30

